

<b>ENTREES CUISINEES</b>	<b>THERMOSTAT</b>	<b>TEMPS</b>	<b>COUVERT</b>	<b>DECOUVERT</b>
½ langouste gratinée Sauce Americaine	130 degré (a température.)	30/40 min	x	
Cassiolette d'Escargots en Croûte	130 degré (a température.)	30 min		x
Cocotte de lotte Sauce à l'Armoricaine	130 degré (a température.)	45 min	x	
Cocotte de Ris de Veau aux Girolles	130 degré (a température.)	45 min	x	
Cocotte de Saint Jacques en nage Irlandaise	130 degré (a température.)	45 min	x	
Daurade Royale à la vanille Bourbon	130 degré (a température.)	20/30 min	x	
Filet de bar à la Creme de Langoustine	130 degré (a température.)	20/30 min	x	
Dos de Cabillaud à la Salamanquaise	130 degré (a température.)	20/30 min	x	
Filet de Saint Pierre, sauce Monbazillac	130 degré (a température.)	20/30 min	x	
Pavé de sandre au beurre Blanc	130 degré (a température.)	20/30 min	x	

<b>VOLAILLES CUISINEES</b>	<b>THERMOSTAT</b>	<b>TEMPS</b>	<b>COUVERT</b>	<b>DECOUVERT</b>
Aiguillette de Chapon aux pleurottes au saveur de truffe	130 degré (a température.)	30/40 min	x	
Caille Désossée Farcie Sauce au Porto blanc	130 degré (a température.)	50/60 min	x	
Giglette de Pintade désossée, Sauce Figaro	130 degré (a température.)	50/60 min	x	
Magret de canard roti au Pesto,	180 degré (a température.)	6/8 min		x
Supreme de Pintadeau désossée au Foie Gras, Sauce Périgourdine	130 degré (a température.)	30/40 min	x	

<b>VIANDES CUISINEES</b>	<b>THERMOSTAT</b>	<b>TEMPS</b>	<b>COUVERT</b>	<b>DECOUVERT</b>
Ballotin de Joue de Porc Confites au Cremant de Pomme	130 degré (a température.)	50 min	x	
Carbonnade de Sanglier aux Cèpes et Marrons	130 degré (a température.)	40/60 min	x	
Carré d'Agneau au beurre Maitre d'hotel	180 degré (a température.)	20 min		x
Confit de Souris d'Agneau au Romarin	130 degré (a température.)	60/80 min	x	
Filet de Bœuf en croûte, sauce Bordelaise	130 degré (a température.)	50/60 min		x
Médailles de Filet de Veau au Marsala	130 degré (a température.)	30 min		x
Pavé de Cerf, sauce Poivrade	180 degré (a température.)	10 min		x
Spirale de Mignon de Porc Façon Rossini	130 degré (a température.)	35/45 min	x	
Tournedos de Chevreuil Sauce Grand Veneur	180 degré (a température.)	6/8 min		x

<b>LEGUMES</b>	<b>THERMOSTAT</b>	<b>TEMPS</b>	<b>COUVERT</b>	<b>DECOUVERT</b>
Cocktail Forestier	130 degré (a température.)	20/25 min	x	
Croustillant de Riz blanc Nature, Riz Frit	130 degré (a température.)	20/25 min	x	

Croustillant de riz aux amandes, caramélisée au miel	130 degré (a température.)	20/25 min	x	
Crumble de Légumes à la Provençales	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Flan de patate douce au Chorizo	130 degré (a température.)	10/15 min		x
Gratin dauphinois	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Gratin de pomme de terre Salardaise	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Julienne de Légumes	130 degré (a température.)	15/25 min	x	
Macaron de Butterunt	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Millefeuille de pomme de terre à la duxelle de champignons	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Mousseline de panais parfumé au bacon	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Mousseline de Potiron	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Poêlée d'Haricots verts à l'Ardechoise	130 degré (a température.)	25/35 min	x	
Poêlée Gourmande de Légumes Sautés à l'huile d'olive	130 degré (a température.)	25/35 min	x	
Poêlée Maraîchère	130 degré (a température.)	25/35 min	x	
Poire au Vin	130 degré (a température.)	5/8 min		x
Pomme de terre Biron	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Pomme fruit caramélisée	130 degré (a température.)	5/8 min		x
Pommes de Terre Grenailles	130 degré (a température.)	15/20 min		x
Tomate Confite à la pulpe d'ail	130 degré (a température.)	6/8 min		x

<b>FEEUILLETAGE- NE PAS PRECHAUFFER VOTRE FOUR</b>	<b><u>THERMOSTAT</u></b>	<b><u>TEMPS</u></b>	<b><u>COUVERT</u></b>	<b><u>DECOUVERT</u></b>
BOUCHEE - TOURTE	150 DEGRE	30/35 MIN		X
FEUILLETE SAINT JACQUES OU ECREVISSE	150 DEGRE	30/35 MIN		X
AUMONIERE ST JACQUES OU SAUMON	150 DEGRE	20/25 min		X
COQUILLE BRETONNE	150 DEGRE	20/25 min		x
MIXTE DE BOUDIN	150 DEGRE	20/25 min		x
COQUILLE EN CROUTE - CASSOLETTE ESCARGOT	150 DEGRE	20/25 min		x